TOE2E0"9650E760



FIG._1

13200.00048



FIG._1A

09730598 "032301



FIG._3


300'
Data
Address Generator
328
Linear Block Code Encoder
304
Parity Bits
Mux
306
Transmitter
310
Encoder
302
Counter
730
Controller
740
Communication Channel
401
A/D Converter
502
500'
Soft Info
Soft Info
Soft Channel Decoder
504
Address Generator
530
Soft Linear Block Code Decoder
506
Counter
735
Controller
745
Decoder
508

FIG._2



FIG._4

10230*86503750



FIG._5

10230.86502260